Die belangrikheid van kinderdissipline en om jou ouers te eer

**Oefen 'n kind in die weg wat hy
moet gaan, en as hy oud is,
sal hy daarvan nie afwyk nie.
Spreuke 22:6**

Vir Ouers

Kyk, kinders is 'n erfdeel van die Here, en die vrug van die moederskoot is sy beloning.
Psalm 127:3
Hy wat sy roede spaar, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, tugtig hom betyds.
Spreuke 13:24
In die vrees van die Here is 'n sterk vertroue, en sy kinders sal 'n toevlug hê. Spreuke 14:26
Tugtig jou seun terwyl daar hoop is, en laat jou siel nie spaar vir sy geroep nie. Spreuke 19:18
Dwaasheid is gebind in die hart van 'n kind; maar die roede van tugtiging sal dit ver van hom af verdryf. Spreuke 22:15
Weerhou die kind nie teregwysing nie, want as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom met die roede slaan en sy siel uit die hel red. Spreuke 23:13-14
Die roede en teregwysing gee wysheid, maar 'n kind wat aan homself oorgelaat word, beskaam sy moeder. Spreuke 29:15
Maak jou seun reg, en hy sal jou rus gee; ja, hy sal aan jou siel vreugde verskaf.
Spreuke 29:17
En al jou kinders sal deur die HERE geleer word; en die vrede van u kinders sal groot wees.
Jesaja 54:13

Hy wat sy seun liefhet, laat hom dikwels aan die roede voel, sodat hy uiteindelik oor hom bly kan wees. Hy wat sy seun tugtig, sal in hom bly wees en oor hom juig onder sy bekendes. Hy wat sy seun leer, bedroef die vyand, en voor sy vriende sal hy oor hom bly wees. Al sterf sy vader, tog is hy asof hy nie dood is nie, want hy het een agtergelaat wat soos hy is. Terwyl hy gelewe het, het hy hom gesien en hom verheug; en toe hy gesterf het, was hy nie bedroef nie. Hy het 'n wreker teen sy vyande agter hom gelaat, en een wat guns aan sy vriende sal bewys. Hy wat sy seun te veel maak, sal sy wonde verbind; en sy ingewande sal onrustig word by elke geroep. 'n Perd wat nie gebreek word nie, word koppig, en 'n kind wat aan homself oorgelaat word, sal moedswillig wees. Bederf jou kind, en hy sal jou verskrik; speel met hom, en hy sal jou bedroef maak. Moenie saam met hom lag nie, dat jy nie droefheid by hom het en dat jy op die ou end op jou tande kners nie. Gee hom geen vryheid in sy jeug nie, en knipoog nie vir sy dwaashede nie. Buig sy nek terwyl hy jonk is, en slaan hom aan die kante terwyl hy 'n kind is, sodat hy nie hardkoppig word en aan jou ongehoorsaam is en so droefheid in jou hart bring nie. Tugtig jou seun en hou hom aan om te arbei, sodat sy skandelike optrede nie vir jou 'n aanstoot is nie. Prediker 30:1-13

Vir Kinders

Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Eksodus 20:12

My seun, verag die tugtiging van die Here nie; en wees nie moeg vir sy teregwysing nie. Want die Here tug hom tereg; soos 'n vader die seun in wie hy 'n welbehae het.
Spreuke 3:11-12

Die spreuke van Salomo. 'n Wyse seun verbly 'n vader, maar 'n dwase seun is die swaarkry van sy moeder. Spreuke 10:1

Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud is nie.
Spreuke 23:22

Kinders, gehoorsaam julle ouers in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder; wat die eerste gebod met belofte is; Dat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Efesiërs 6:1-3

Eer jou vader met jou hele hart, en vergeet nie die smarte van jou moeder nie. Onthou dat U uit hulle gebore is; en hoe kan jy hulle vergelde wat hulle aan jou gedoen het?
Prediker 7:27-28

Luister na my, julle vader, o kinders, en doen daarna, sodat julle veilig kan wees. Want die Here het die vader eer gegee oor die kinders en die mag van die moeder oor die seuns bevestig. Wie sy vader eer, doen versoening vir sy sondes; en hy wat sy moeder eer, is soos een wat skatte bymekaarmaak. Wie sy vader eer, sal bly wees oor sy eie kinders; en as hy bid, sal hy verhoor word. Hy wat sy vader eer, sal 'n lang lewe hê; en hy wat aan die Here gehoorsaam is, sal vir sy moeder 'n troos wees. Hy wat die Here vrees, sal sy vader eer en aan sy ouers diens doen, soos aan sy here. Eer jou vader en jou moeder in woord en daad, sodat 'n seën van hulle oor jou kan kom. Want die seën van die vader bevestig die kinderhuise; maar die vloek van die moeder wortel fondamente uit. Roem jou nie in die oneer van jou vader nie; want die oneer van jou vader is vir jou geen eer nie. Want die heerlikheid van 'n man is uit die eer van sy vader; en 'n moeder in oneer is 'n smaad vir die kinders. My seun, help jou vader in sy ouderdom, en bedroef hom nie so lank as hy lewe nie. En as sy verstand misluk, wees geduldig met hom; en verag hom nie as jy in jou volle krag is nie. Want die bevryding van jou vader sal nie vergeet word nie, en in plaas van sondes sal dit bygevoeg word om jou op te bou. Op die dag van jou benoudheid sal daaraan gedink word; ook jou sondes sal wegsmelt soos die ys in die mooi warm weer. Hy wat sy vader verlaat, is soos 'n lasteraar; en hy wat sy moeder kwaad maak, is vervloek: van God.
Prediker 3:1-16

As ons ons kinders sal dissiplineer, sal hulle nou huil, maar hulle sal dit geniet in die toekoms. As ons nie ons kinders sal dissiplineer nie, sal hulle dit nou geniet, maar hulle sal in die toekoms huil.

Kinders is die toekoms van ons land. Maar as hulle sonder dissipline oud sal word, wat sal die toekoms van ons land wees?

Al die slegte gewoontes van 'n volwassene is dié wat nie reggestel of gedissiplineer is toe hy net 'n kind was nie. Ons moet kinders grootmaak wat God vrees, liefhet en gehoorsaam.

Ek het 'n stuk lewende klei geneem
En dit saggies dag vir dag gevorm
Ek het weer gekom toe jare verby was
Dit was 'n man na wie ek gekyk het
Hy het nog daardie vroeë indruk gedra
En ek kon hom nooit meer verander nie